

**RADIO BAR**

Broj 153  
Bar, 1.04. 2025. god.



**ZIREX-REVIZOR d.o.o.**

**Kotor**

**L.J.E. RADIO BAR d.o.o**

**BAR**

Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2024. godinu



**ZIREX-REVIZOR d.o.o.**  
Njegoševa 170, Kotor, Crna Gora

---

**J.L.E. "RADIO BAR" D.O.O. BAR**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA  
ZA 2024. GODINU**

**Kotor, mart 2025. godine**

**L.J.E. "RADIO BAR" D.O.O. BAR**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI  
FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2024. GODINU**

**S A D R Ž A J**

	Strana
IZJAVA RUKOVODSTVA	1
MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA	2 - 3
FINANSIJSKI ISKAZI:	
BILANS STANJA	4-5
BILANS USPJEHA	6-7
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU	8
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	9 – 18



LJE „RADIO BAR“ d.o.o.

## ZIREX REVIZOR D.O.O.

Kotor

Bar, 28.03.2025

### IZJAVA RUKOVODSTVA

Ova izjava se daje u vezi sa revizijom finansijskih iskaza L.J.E. „RADIO BAR“ D.O.O. BAR za godinu završenu 31. decembra 2024. godine za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski iskazi daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja L.J.E. „RADIO BAR“ D.O.O. BAR na dan 31. decembra 2024. godine, rezultata poslovanja za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Prihvatamo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Prema našem najboljem saznanju i uvjerenju, potvrđujemo sledeće izjave:

- 1) Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola, ili lica koja mogu imati materijalno značajan uticaj na finansijske iskaze, nisu bila uključena u nezakonite radnje;
- 2) Stavili smo vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju i sve zapisnike sa sjednica Savjeta za kalendarsku 2024.godinu;
- 3) U finansijskim iskazima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja ili propusta;
- 4) Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima zakonodavnih i izvršnih organa koji bi, u slučaju njihovog nepoštovanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze;
- 5) Nemamo planova odnosno namjera u pogledu materijano značajne izmjene knjigovodstvenih vrijednosti sredstava ili izmjene klasifikacija sredstava ili obaveza prikazanih u finansijskim iskazima;
- 6) Ne planiramo da napustimo sadašnju osnovnu djelatnost L.J.E. „RADIO BAR“ D.O.O. BAR;
- 7) Proknjižili smo ili objelodanili sve nastale kao i potencijalne obaveze.

Direktor

Ivan Jović

Šef računovodstva



## **IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

SAVJETU I RUKOVODSTVU L.J.E. RADIO BAR D.O.O.

BAR

### **Mišljenje**

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza L.J.E. RADIO BAR D.O.O. - BAR(u daljem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine i odgovarajući bilans uspjeha , iskaza o promjenama na kapitalu, za godinu koja se završava na taj dan.

Po našem mišljenju, osim za efekte koji su navedeni u dijelu našeg izvještaja Osnove za mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2024. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore.

### **Osnove za mišljenje sa rezervom**

Kao što je navedeno u napomeni 13.1 uz finansijske iskaze, nismo se mogli uvjeriti u realnost i objektivnosti iskazanog kapitala zbog nepostojanja vjerodostojne dokumentacije koja bi isto potvrdila. Prikazani kapital nije u skladu sa Statutom L.J.E. Radio Bar d.o.o. Bar i sa Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici.

Kao što je navedeno u napomeni 25. uz finansijske iskaze, nismo se mogli uvjeriti da je nakon sudskog spora koji se vodio pred Osnovnim Sudom u Baru, a za koji je Vrhovni sud u predmetu rev.br. 388/18 donio sudsku odluku kojom se utvrđuje da L.J.E. "RADIO BAR" D.O.O. BAR nije uspio u sporu protiv tuženog Knežević Slobodana, nakon koje je L.J.E. „RADIO BAR“ D.O.O. BAR trebao u svom knjigovodstvu da rasknjiži iznos od **164.837 €**, koji je knjižen na građevinskim objektima.

Ovu reviziju finansijskih iskaza izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa ovim standardima detaljnije su opisane u sekciji ovog izveštaja pod nazivom: *Odgovornost revizora u reviziji finansijskih iskaza*. Nezavisni smo od Društva u skladu sa kodeksom etike (IESBA kodeks) zajedno sa etičkim zahtevima koji se odnose na reviziju finansijskih iskaza u Crnoj Gori i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući, kao i da obezbijedjuju razumnu osnovu za naše mišljenje

### **Ključna revizorska pitanja**

Ključna revizorska pitanja koja su bila na našem profesionalnom prosuđivanju od najvećeg značaja za reviziju finansijskih iskaza tekućeg perioda, ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih iskaza u cijelini i pri formiranju mišljenja o njima , i ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima.

### **Odgovornost rukovodstva i lica zaduženih za upravljanje u prezentaciji finansijskih iskaza**

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške.

U sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo Društva je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa objelodanjivanjem, gdje je to primjenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izvještavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi.Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih iskaza su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih iskaza i za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

### Odgovornost revizora u reviziji finansijskih iskaza

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uvjerenje o tome da li finansijski iskazi u cjelini ne sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu uslijed kriminalne radnje ili greške i da izdamo iskaz revizije koji sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uvjerenje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može uvjek da pronađe materijalno značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati uslijed kriminalne radnje ili greške, i smatraju se materijalno značajnim, ukoliko pojedinačno ili ukupno, mogu da utiču na ekonomski odluke korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u finansijskim iskazima.

Kao dio revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim iskazima, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od ne identifikovanja materijalno značajne greške uslijed kriminalne radnje je veći nego uslijed greške, jer kriminalna radnja može da uključuje falsifikovanje, namjerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilaznje internih kontrola.
- Stičemo razumijevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih kontrola društva.
- Procjenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih procjena od strane rukovodstva i sa njima povezanih objelodanjivanja.
- Izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema vođenog u skladu sa principom stalnosti poslovanja od strane rukovodstva. Takođe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo zaključke o očuvanju načela stalnosti poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko utvrdimo da postoji materijalno značajnane sigurnost u pogledu očuvanja ovog načela, obavezni smo da istaknemo u našem iskazu pripadajuća objelodanjivanja u finansijskim iskazima, ili, ako takva obelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zaključci se temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Društva da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti.
- Ocjenjujemo sve ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih iskaza, uključujući i pripadajuća objelodanjivanja, kao i da li finansijski iskazi predstavljaju nastale transakcije i događaje na način koji ispunjava fer prezentaciju.
- Komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i vremenu vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u sistemu interne kontrole koje utvrdimo u toku revizije.
- Takođe obezbijedujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali odgovarajućih etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo sve odnose i činjenice koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gdje je potrebno, potrebne mjere obezbijedenja nezavisnosti.

Zirex Revizor d.o.o.

Predsjednik Odbora direktora

Božica Zloković

Božica Zloković



Ovlašćeni revizor

Vladimir Zloković

Vladimir Zloković dipl.oec  
(Licenca br. 076)

Kotor, 31.03.2025. godine

**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/**  
 na dan 31.12.2024. godine

Broj iskaza  
 79471/2024

Popunjava pravno lice	
Matični broj	02002523
Popunjava	Tihomir Mažić

Naziv:	L.J.E. RADIO BAR D.O.O.
Sjedište:	Bar,Bulevar Dinastije Petrovića H14

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napome na broj	Iznosi	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
<b>AKTIVA</b>					
	<b>B. STALNA IMOVINA (003+008+016)</b>	002		<b>177.950</b>	<b>177.346</b>
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		177.950	177.346
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009	3.1;5	164.837	164.837
023, 027 (dio)	2. Postrojenja i oprema	010	3.1;5	13.113	12.509
288	<b>C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	024	6	<b>151</b>	<b>35</b>
	<b>D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)</b>	025		<b>67.938</b>	<b>55.331</b>
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		1.166	497
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027	7	986	317
15	4. Dati avansi	030	8	180	180
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		7.885	14.154
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032	3.3;9	6.258	9.269
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		1.627	4.885
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatav vrijednost	037	10	1.627	4.885
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038			-
24	<b>IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI</b>	043	3.4;11	<b>58.887</b>	<b>40.680</b>
28 osim 288	<b>E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	045	12	223	780
	<b>F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)</b>	046		<b>246.262</b>	<b>233.492</b>

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napome na broj	Iznosi	
				Tekuća godina	Prethodna godina
				Krajnje stanje	Kranje stanje
1	2	3	4	5	6
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL</b> <b>(102+103+104+105+111+116)</b>	101		<b>238.147</b>	<b>221.199</b>
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	13.1	184.092	184.092
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105	13.2	1.684	1.684
322(dio)	3. Druge rezerve	108	13.2	1.684	1.684
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		52.371	35.423
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112	13.3	35.423	41.623
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113	13.3	16.948	-
350	3. Gubitak ranijih godina	114		-	-
351	4. Gubitak tekuće godine	115		-	<b>6.200</b>
	<b>E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE</b> (128+129)	127		<b>5.639</b>	<b>12.293</b>
	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129		5.639	12.293
433 i 434	4. Obaveze prema dobavljačima	133	3.5;14	3.320	10.219
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137	15	2.319	2.074
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139	15	434	2.072
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141	16	1.885	2
490, 491, 494, 495(dio), 496, 497 i 499	<b>F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	143	17	<b>2.476</b>	-
	<b>G. UKUPNA PASIVA</b> (101+117+125+126+127+143)	144		<b>246.262</b>	<b>233.492</b>

Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Bar,  
28.03.2025.god.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza  
Tihomir Mažić



Odgovorno lice  
Ivan Jovović

**ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPJEHA/**  
u periodu od 01.01 do 31.12.2024 godine

Broj iskaza  
79471/2024

Popunjava pravno lice	
Matični broj	02002523
Popunjava	Tihomir Mažić

Naziv	L.J.E. RADIO BAR D.O.O.
Sjedište:	Bar,Bulevar Dinastije Petrovića H14

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	<b>1. Prihodi od prodaje - neto prihod</b>	201	18	42.176	32.518
	<b>4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)</b>	204	3.6;18	372.596	305.580
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		372.596	305.580
	<b>5. Troškovi poslovanja (209+210)+210a</b>	208		40.683	35.575
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209	3.7;19	10.177	10.258
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210	3.9;20	27.106	22.454
540	Amortizacija	210a	3.2;21	3.400	2.863
	<b>6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)</b>	211	22	346.951	308.867
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212	3.8;22	285.906	247.966
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213	22	61.045	60.901
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214	3.8;22	10.294	8.633
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215	3.8;22	50.751	52.268
57, 591 i 592	<b>8. Ostali rashodi iz poslovanja</b>	220	23	8.750	2.164
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		<b>18.388</b>	<b>(8.508)</b>
	<b>9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)</b>	222		326	-
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225	24	326	-
	<b>10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne</b>	226		1	-

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229</b>				
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229	24	1	-
	<b>11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)</b>	230		-	2.308
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233		-	2.308
	<b>II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)</b>	241	24	327	2.308
	<b>III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)</b>	242		18.715	(6.200)
	<b>V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)</b>	244		18.715	(6.200)
	<b>14. Poreski rashod perioda (246+247)</b>	245		<b>1.767</b>	-
721	1. Tekući porez na dobit	246		1.883	-
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		(116)	-
	<b>15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)</b>	248		<b>16.948</b>	(6.200)
	<b>IX. NETO SVEOBUVATNI REZULTAT ( 248-259)</b>	260		16.948	(6.200)

Obrazac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EUOPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Bar,  
28.03.2025.god.

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza

Tihomir Mažić



Odgovorno lice  
Ivan Jovović

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU  
u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Popunjava pravno lice	
Matični broj:	02002523
Popunjava:	Tihomir Mažić
Naziv:	LJE RADIO BAR DOO
Sedište:	Bar Bulvar Dinastije Petrovića H14

Pozicija	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Red. br.	Ostal kapital (rn 309)	Red. br.	Neuplaćeni upisa ni kapita l (grupa 31)	Red. br.	Emis iona prem ja (rn 320)	Rezer ve (rn 321, 322)	Revalor i- zacione rezerve (grupa 33)	Red. br.	Nerasp redena dobit (grupa 34)	Gubit ak (grupa 35)	Red. br.	Otkuplj e-ne akcije i udjeli (rn 237)	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8+9+10)				
1.	Stanje na dan 01.01.2023. godine	401	184.092	410	0	419	0	428	0	437	1.684	446	0	455	41.623	464	0	482	227.399		
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno znaknih grešaka i promjena rачunovodstvenih politika	402		411		420		429		438		447		456		465	474		483	-	
3.	Korigovan početno stanje na dan 01.01.2023. godine (tr.br. 1+2)	403	184.092	412	0	421	0	430	0	439	1.684	448	0	457	41.623	466	0	475	0	484	43.307
4.	Neto promjene u 2023. godini	404	0	413		422		431		440		449		458	(6.200)	467	476		485	(6.200)	
5.	Stanje na dan 31.12.2023. godine (tr.br. 3+4)	405	184.092	414		423		432		441	1.684	450	0	459	35.423	468	0	477		486	221.200
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno znaknih grešaka i promjena rачunovodstvenih politika	406		415		424		433		442		451		460		469		478		487	0
7.	Korigovan početno stanje na dan 2023. godine (tr.br. 5+6)	407	184.092	416	0	425	0	434	0	443	1.684	452	0	461	35.423	470	0	479	0	488	221.200
8.	Neto promjene u 2024. godini	408		417		426		435		444		453		462	16.948	471		480		489	16.948
9.	Stanje na dan 31.12.2024. godine (tr.br. 7+8)	409	184.092	418	0	427	0	436	0	445	1.684	454	0	463	52.371	472	0	481	0	490	238.147

Obrázec uskladen sa članom 4. Zakona o rāčunovodstvu („Sl. list CGr“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIEĆA

Bar, 28.03.2025. god.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvještaja

Odgovornice

Ivan Jovović



L.J.E. RADIO BAR D.O.O. - BAR  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

---

## 1. OPŠTI PODACI I DJELATNOST

Opštinsko rukovodstvo je krajem maja 1979.godine donjelo odluku o formiranju Informativnog centra, čiji je osnivač Socijalistički savez radnog naroda (SSRN).

Nakon toga Radio je transformisan u IGRO "Solidarnost", u okviru kojeg je radila i Štamparija , a poslije odvajanja Štamparije i njihove samostalne djelatnosti, Radio je nastavio rad kao R.O. "Informativni centar".

U septembru 2003.godine, u skladu sa medijskim zakonima i shodno odluci Opštine, Radio Bar je započeo transformaciju u Lokalni javni servis.

19.04.1979.godine vezuje se za početak rada Radio Bara.

29.10.2003.godine registrovano je društvo sa ograničenom odgovornošću, Lokalni javni emiter " Radio Bar" Bar.

Registraski broj 5-0735004/003, Bulevar dinastije Petrović 414 Bar.Registrovana promjena bila je 13.03.2020.godine sa registarskim brojem 5-0735004/006.

Osnivač društva 100% je Opština Bar.

Članovi savjeta su

1. Dragana Žugić
2. Nikoleta Dabanović
3. Denisa Halimić
4. Zdravko Gvozdenović
5. Nina Planinić

Predsjednica savjeta, Nina Planinić, Bar

Direktor Ivan Jovović, Bar.

Na osnovu člana 27. Stav 3 i člana 33 Zakona o poreskoj administraciji (Sl. List RCG broj 65/01 i 80/04 i Sl.list CG br 20/11 i 28/12) i člana 207 Zakona o opštem upravnom postupku ( Sl. List RCG, br. 60/03 i Sl.list CG br 32/11) Poreska uprava je donjela Rješenje o registraciji broj 80-01-13852-8 30.06.2015.godine, i dodjelila i poreskom obvezniku PIB (matični broj) 02002523.

Poreska uprava,područna jedinica Bar dana 30.03.2015.godine, broj 80/31-03196-7 donjela je rješenje o registraciji za PDV registarski broj 80/31-00027-1

Šifra djelatnosti Društva je 6010 –emitovanje - radio programa..

## 2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA I UPOREDNI PODACI

### 2.1. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA

L. J.E. „RADIO BAR“ D.O.O. BAR je sastavio finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore (Sl. List RCG br.6/2002 , 69/2005, Sl.List CG 80/08 i Sl.list CG 5/11) Zakona o računovodstvu (Sl. List CG br.52/2016 od 09.08.2016 ) i

Zakona o reviziji Sl. List CG 1/2017 od 09.01.2017 koji zahtijeva da finansijski iskazi budu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) kao i pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Crne Gore.

L.J.E. RADIO BAR D.O.O. - BAR  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

---

## **2.2. UPOREDNI PODACI**

Uporedni podaci za 2023.godinu pripremljeni su na istoj osnovi kao i podaci za 2024.godinu.

## **2.3. KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA**

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumjeva da će Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.

# **3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE**

Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja finansijskih iskaza za 2024. godinu su sljedeće:

## **3.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

Nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti. Nekretnine, postrojenja i oprema proizvedena u sopstvenoj režiji iskazuju se po cijeni koštanja, koju čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi ulaganja.

Ukoliko postoji znatno odstupanje neotpisane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme od tržišne vrijednosti, svođenje na fer vrijednost vrši se procijenjivanjem u skladu sa načelima procijenjivanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost nabavljenih sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

Alat i inventar raspoređuju se u nekretnine, postrojenja i opremu, ako im je rok upotrebe duži od jedne godine, odnosno ako se kalkulativno otpisuju.

Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se u korist ostalih prihoda. Neotpisana vrijednost otuđenih i rashodovanih nekretnina, postrojenja i opreme se nadoknadije na teret vanrednih odnosno ostali rashoda.

## **3.2. AMORTIZACIJA**

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se za svaku nekretninu, postrojenje i opremu pojedinačno tako da se nabavna ili revalorizovana vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog vijeka upotrebe. Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine, postrojenja i opremu, odnosno obračunom na vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme, utvrđenu krajem prethodne godine.

L.J.E. RADIO BAR D.O.O. - BAR  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

---

### **3.3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po poštenoj vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti.

Rezervisanje za umanje vrijednosti potraživanja se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac podleći likvidaciji ili finansijskoj reorganizaciji, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja više od 90 dana od datuma dospjeća se smatraju indikatorima da je umanjena vrijednost potraživanja. Iznos rezervisanja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i sadašnje vrijednosti očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih prema efektivnoj kamatnoj stopi. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos troška se priznaje u bilansu uspjeha u okviru ostalih rashoda. Kada je potraživanje od kupca nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja od kupaca. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda.

### **3.4. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI**

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospjeća do tri mjeseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana su u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.

### **3.5. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju prema amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.

### **3.6. PRIZNAVANJE PRIHODA**

Prihod čini poštenu vrijednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje usluga u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta i nakon eliminisanja prihoda ostvarenog unutar Društva. Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada je vjerovatno da će u budućnosti Društvo imati ekonomski koristi i kada i ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Društva ako su oni predviđeni. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano mjerljivim sve dok se ne riješe sve potencijalne obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procjene Društvo zasniva na rezultatima iz prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog posla.

### **3.7. UTROŠENE SIROVINE I POTROŠNI MATERIJAL U TOKU PERIODA**

Utrošene sirovine i potrošni materijal iskazuju se u okviru rashoda obračunskog perioda ukoliko se odnose na taj obračunski period bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.

Nabavnu vrijednost prodate robe čini neto fakturna vrijednost robe kao i direktni zavisni troškovi nabavke kao što su pripadajući troškovi carine, špedicije, transporta i slično.

Troškove potrošnog materija čine: troškovi goriva i energije, troškovi materijala za tekuće održavanje osnovnih sredstava, troškovi kancelarijskog materijala, kao i troškovi ostalog materijala.

L.J.E. RADIO BAR D.O.O. - BAR  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

---

**3.8. TROŠKOVI ZAPOSLENIH**

Troškovi zaposlenih obuhvataju troškove zarada i naknada zarada u bruto iznosu, odnosno neto iznosi zarada i naknada uvećavaju se za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Ostali troškovi zaposlenih (naknade troškova prevoza, naknade za ishranu u toku rada, ostale naknade zaposlenima) se uračunavaju u rashode u neto iznosu.

**3.9. OSTALI POSLOVNI RASHODI**

Ostali poslovni rashodi obuhvataju sve rashode, osim rashoda kupljene robe, potrošnog materijala, troškova zaposlenih, amortizacije i troškova finansiranja, koji su nastali u okviru obračunskog perioda, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.

**3.10. NETO FINANSIJSKI TROŠAK**

Neto finansijski trošak predstavlja razliku između finansijskih prihoda i finansijskih rashoda nastalih u obračunskom periodu, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu novčanih depozita u bankama, kamate iz dužničko-poverilačkih odnosa, prihode od dividendi i ostale finansijske prihode obračunate do datuma bilansa stanja.

Finansijski rashodi obuhvataju rashode kamata po kratkoročnim bankarskim kreditima i ostale finansijske rashode obračunate do datuma bilansa stanja.

**4. POREZ NA DOBIT**

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. list RCG”, br. 65/01 i 80/04,40/08..61/13, 55/16 i 146/21).

Stopi poreza na iznos oporezive dobiti iznose:

- 1) do 100.000,00 eura 9%;
  - 2) od 100.000,01 eura do 1.500.000,00 eura: 9.000,00 eura +12% na iznos preko 100.000,01 eura;
  - 3) preko 1.500.000,01 eura: 177.000,00 eura +15% na iznos preko 1.500.000,01 eura
- Oporeziva dobit se utvrđuje po propisanom postupku poreskog bilansiranja predviđenim Zakonom o porezuna dobit, tako da se pojedini prihodi i rashodi iskazani u Bilansu uspjeha svode na poreski priznate iznose.

Gubici iz tekućeg obračunskog perioda, iskazani u poreskom bilansu, mogu se prenijeti na račun dobitaka iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

L.J.E. RADIO BAR D.O.O. - BAR  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

## BILANS STANJA

### 5. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Pregled stanja i promjena na nekretninama, postrojenjima i opremi je prikazan slijedećom tabelom:

	Gradevinski objekti	Oprema	Ukupno	(Iznosi u EUR)
<b>Nabavna vrijednost</b>				
Stanje na dan 01.01.2024. god.	279.461	109.072	388.533	
Nove nabavke	-	4.004	4.004	
Stanje 31. decembra 2024. godine	279.461	113.076	392.537	
<b>Ispravka vrijednosti</b>				
Stanje na dan 01.01.2024. god	114.624	96.563	211.187	
Amortizacija za 2024. godinu	-	3.400	3.400	
Stanje 31.decembra 2024. godine	114.624	99.963	214.587	
Neotpisana vrijednost na dan 31. decembar 2024. godine	164.837	13.113	177.950	
Neotpisana vrijednost na dan 31. decembar 2023. godine	164.837	12.509	177.346	

Lokalni Javni Emitter „Radio Bar“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bar, je bio u sudsakom sporu oko dokazivanja vlasništva poslovnog objekta - Prostora površine 273 m<sup>2</sup>, na III spratu između oznake I-VII , glavnog projekta , na objektu 9, upisan u list nepokretnosti 23/09 KO Novi Bar, a izgrađen na kat. Parceli br. 5777.

Uvidom u sudske spise kod Osnovnog Suda u Baru Vrhovni sud u predmetu rev.br. 388/18 donio je sudsку odluku kojom se utvrđuje da L.J.E.“RADIO BAR“ D.O.O. BAR nije uspio u sporu protiv tuženog Knežević Slobodana.

Poslije ove sudske odluke . L.J.E. „RADIO BAR“ D.O.O. BAR treba u svom knjigovodstvu da rasknjiži iznos od **164.837 €**, koji je knjižen na građevinskim objektima.

### 6. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

Odložena poreska sredstvana dan 31.12.2024. godine iznose **151 €** (U 2023.godini **35 €**).

### 7. ZALIHE MATERIJALA, SITAN INVENTAR

Zalihe materijala, sitan inventar na dan 31.12.2023.godine iznose **986 €**, a odnose se na sitan inventar.(U 2023.godini **317 €**).

### 8. DATI AVANSI

Dati avansi na dan 31.12.2024.godine iznose **180 €** .a odnose se na više plaćeni iznos za gorivo Jugopetrolu AD, Podgorica. (U 2023.godini **180 €**).

L.J.E. RADIO BAR D.O.O. - BAR  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

#### **9. POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

	(Iznosi u EUR)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Kupci u zemlji	5.847	3.686
Sumljiva i sporna potraživanja i dugovanja u zemlji	411	5.365
Kupci u inostranstvu	-	218
<b>Ukupno</b>	<b>6.258</b>	<b>9.269</b>

#### **10. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POREZA NA DODATNU VRIJEDNOST**

Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost na dan 31.12.2024 iznose **1.627 €**. (U 2023.godini **4.885 €**)

#### **11. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI**

	(Iznosi u EUR)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Transakcioni račun u domaćem platnom prometu	58.556	40.541
Transakcioni račun u međunarodnom platnom	166	-
Blagajna	165	139
<b>Ukupno</b>	<b>58.887</b>	<b>40.680</b>

Sredstva su potvrđena izvodima sa transakcionih računa u domaćem platnom poretom poslovnih banaka, popisom novčanih sredstava i blagajničkim dnevnicima.

#### **12. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA**

Aktivna vremenska razgraničenja na dan 31.12.2024.godine iznose **223 €**, a odnose se na razgraničenja po Poreskoj Upravi. (U 2023 . godini **780 €**)

#### **13. OSNOVNI KAPITAL**

##### **13.1. KAPITAL**

Kapital 31.12.2024.godine iznosi **184.092 €**. (U 2023. godine **184.092 €**).

Nismo se mogli uvjeriti u realnosti i objektivnosti iskazanog kapitala, zbog nepostojanja vjerodostojne dokumentacije koja bi isto potvrdila. Prikazani kapital nije u skladu sa Statutom L.J.E. „RADIO BAR“ D.O.O. BAR, i sa Centralnim Registrom Privrednih subjekata.

##### **13.2. REZERVE**

Rezerve na dan 31.12.2024.godine **1.684 €** iznose. (U 2023.godini **1.684 €**).

L.J.E. RADIO BAR D.O.O. - BAR  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

### 13.3. NERASPOREĐENA DOBIT/GUBITAK

Neraspoređena dobit na dan 31.12.2024. godine iznosi **52.371 €**, a sastoji se od dobiti iz ranijih godina u iznosu od **35.423 €** i dobitaka ostvarenog u 2024. godini u iznosu od **16.948 €**.

### 14. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

	(Iznosi u EUR)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Dobavljači u zemlji	3.320	10.219
<b>Ukupno</b>	<b>3.320</b>	<b>10.219</b>

### 15. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale kratkoročne obaveze na dan 31.12.2023. godine iznose **434 €**, a odnose se na, obavezu za zimnicu u iznosu od **48 €**, obaveze za poreze na lična primanja u iznosu od **386 €**. (U 2023. godini **2.072 €**)

### 16. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT

Obaveze po osnovu poreza na dobit na dan 31.12.2024. godine iznosi **1.885 €**. (U 2023 godini **2 €**).

### 17. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Pasivna vremenska razgraničenja na dan 31.12.2024. godine iznisi **2.476 €**, a odnose se na troškove koji pripadaju 2024. godini a fakturisani - fiskalizovani su u januaru 2025.

L.J.E. RADIO BAR D.O.O. - BAR  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

**BILANS USPJEHA**

**18. POSLOVNI PRIHODI**

	(Iznosi u EUR)	
	<u>31.decembar</u> <u>2024.</u>	<u>31.decembar</u> <u>2023.</u>
Prihodi od usluga marketinga	42.176	32.518
<b>Ukupno prihodi od prodaje</b>	<b>42.176</b>	<b>32.518</b>
Prihodi od dotacija opštine	360.000	300.000
Prihodi od donacija	6.594	3.488
Prihodi od dotacija.refundacija	6.002	2.092
<b>Ukupno ostali prihodi iz redovnog poslovanja</b>	<b>372.596</b>	<b>305.580</b>
<b>Ukupno</b>	<b>414.772</b>	<b>338.098</b>

**19. NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE I TROŠKOVI**

	(Iznosi u EUR)	
	<u>31.decembar</u> <u>2024.</u>	<u>31.decembar</u> <u>2023.</u>
Troškovi potošnog materijala	(1.609)	(1.788)
Troškovi kancelariskog materijala	(1.780)	(2.009)
Troškovi goriva	(93)	-
Troškovi materijala za tekuće održavanje osnovnih sredstava	(1.494)	(924)
Troškovi električne energije	(4.900)	(5.069)
Troškovi materijala za održavanje	(301)	(468)
<b>Ukupno</b>	<b>(10.177)</b>	<b>(10.258)</b>

L.J.E. RADIO BAR D.O.O. - BAR  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

**20. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**

	(Iznosi u EUR)	
	<u>31.decembar</u> <u>2024.</u>	<u>31.decembar</u> <u>2023.</u>
<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>		
Troškovi transportnih usluga	(2.800)	(2.137)
Troškovi usluge održavanja	(377)	(245)
Troškovi reklame	(279)	(117)
Troškovi ostalih usluga	<u>(8.787)</u>	<u>(8.624)</u>
	<u>(12.243)</u>	<u>(11.123)</u>
<b>Nematerijalni troškovi</b>		
Troškovi neproizvodnih usluga	(6.895)	(4.940)
Troškovi reprezentacije	(4.929)	(4.832)
Troškovi premije osiguranja	(828)	(791)
Troškovi platnog prometa	(774)	(631)
Troškovi poreza	(39)	(120)
Troškovi komunalnih usluga	<u>(1.298)</u>	<u>(17)</u>
Ostali nematerijalni troškovi	(100)	(17)
	<u>(14.863)</u>	<u>(11.331)</u>
<b>Ukupno</b>	<u><u>(27.106)</u></u>	<u><u>(22.454)</u></u>

**21. AMORTIZACIJA**

Troškovi amortizacije na dan 31.12.2024 iznose **3.400 €**. (U 2023. godini **2.863 €**)

**22. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI**

	(Iznosi u EUR)	
	<u>31.decembar</u> <u>2024.</u>	<u>31.decembar</u> <u>2023.</u>
Troškovi neto zarada	(285.906)	(247.966)
Troškovi poreza na zarada	(10.294)	(8.633)
Troškovi doprinosa za penzije	(50.751)	(52.268)
<b>Ukupno</b>	<u><u>(346.951)</u></u>	<u><u>(308.867)</u></u>

L.J.E. RADIO BAR D.O.O. - BAR  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2024. GODINE

### 23. OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA

Ostali rashodi iz poslovanja na dan 31.12.2024.godine iznose **8.750 €**, a odnose se na rashode po osnovu direktnog otpisivanja potraživanja u iznosu od **70 €** rashode iz ranijih godina **2.171 €** i ostalih rashoda u iznosu od **6.509 €**. ( U 2023.godini **2.164 €**).

### 24. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI

Ostali finansijski prihodi na dan 31.12.2023.godine iznose **327 €**, a odnosi se na ostale finansijske prihode u iznosu od **326 €** i prihodi od kamata po osnovu žiro računa kod banaka u iznosu od **1 €**. (U 2023. godini **2.308 €**).

### 25. SUDSKI SPOROVI

Lokalni Javni Emiter „Radio Bar“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bar, koga je zastupao pravni zastupnik Opštine Bar Dževad Kacić, (dok predstavnik L.J.E.Radio Bara nije pozivani na ročišta) je bio u sudsakom sporu oko dokazivanja vlasništva poslovnog objekta - Prostora površine 273 m<sup>2</sup>, na III spratu između oznake I-VII , glavnog projekta , na objektu 9, upisan u list nepokretnosti 23/09 KO Novi Bar, a izgrađen na kat. Parceli br. 5777.

Uvidom u sudske spise kod Osnovnog Suda u Baru Vrhovni sud u predmetu rev.br. 388/18 donio je sudska odluku kojom se utvrđuje da L.J.E.“RADIO BAR“ D.O.O. BAR nije uspio u sporu protiv tuženog Knežević Slobodana.

Poslije ove sudske odluke L.J.E. „RADIO BAR“ D.O.O. BAR treba u svom knjigovodstvu da rasknjiži iznos od **164.837 €**, koji je knjižen na građevinskim objektima.

### 26. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

Poslije izvještaja revizora iz 2022.i 2023 godine u kojoj je revizor izdao mišljenje sa rezervom da je J.L.R.D.S Radio Bar trebao u svom knjigovodstvu da rasknjiži iznos od **164.837 €**, koji je knjižen na građevinskim objektima Savjet ove medijske kuće donio je odluku da o svemu obavjesti osnivača Opštine Bar i SO Bar (kao osnivaču i isključivom vlasniku imovine i kapitala) da se ispoštuje preporuka revizora da se u knjigovodstvu rasknjiži iznos od **164.837 €** koji je knjižen na građevinskim objektima na osnovu odluke osnivača o isknjiženju, međutim do dana sastavljanja bilansa i dalje nije postupljeno po izvještaju revizora.

U Baru, 28.03.2025. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih iskaza

Tihomir Mažić

Odgovorno lice



Ivan Jovović

Mišljenje revizora – strane 2 i 3.